



A re sebedisaneng hammoho side by side ho hodisa bana ba phetseng hantle ba thabileng

bana bohle ba hloka:



PHEPO E NEPAHETSENG

Dijo tse nepahetseng di bohlokoa ho wena le boitekanelong ba ngwana wa hao. Ho qala ka ho nyantsha letswele.



LERATO

Ngwana wa hao o ithuta ka ho o sheba ha o motshwaretse haufinyana lewena hape o mofa lerato, o bapala le ha o bua le ene.



TSHIRELETSO

Ngwana wa hao a ka sireletsoa mahlokong a bana le dikotsing ka ho fumana di ente tsa hae le ka ho ba hlokolosi lapeng.



HLOKOMELO EA BOPHELO

Ngwana wa hao o hloka tlhokomelo ha a kula kapa a lemetse hore a ikutlwe hantle.



HLOKOMELO E EKETSEHILENG

Ngwana wa hao a ka 'na a hloka hlokomelo e khethehileng kapa tšehetso. Ho tseba se o lokelang ho se etsa kapa mo otshwanetseng hoya teng ho tla le thusa ka bobeli ba lona.



health

Department:
Health
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

A long and Healthy life for all South Africans

